THE Art OF Ruling

Басқару өнері - Саяси басқару

Аристейдің хаты

Патша жауапты мақұлдап қабылдап, келесі сұрақты қойды: «Билеудің ең маңызды талабы қандай?» «Өзін парақорлықтан аулақ ұстау және өмірінің көп бөлігінде сабырлы болу, әділдікті бәрінен жоғары қою және осындай адамдармен дос болу. Өйткені Құдай да әділдікті сүйеді!» Аристеяның хаты 8:12-13

Патша келісімін білдіріп, басқа біреуден: «Патшалықтың мәні неде?» – деп сұрады. Ол: «Өзіңді жақсы билеу және байлықтың немесе атақ-даңқтың шамадан тыс немесе орынсыз құмарлықтарға жетелемеу – мәселені жақсылап ойластырсаң, басқарудың шынайы жолы осы. Өйткені саған шынымен қажет нәрсенің бәрі сенікі, ал Құдай мұқтаждықтан ада және мейірімді. Ойларың адам болуға ұмтылсын және көп нәрсені емес, тек билік ету үшін қажет нәрсені қалаңдар!» – деп жауап берді. Аристеяның хаты 8:15-16.

Келесі күні де дәл осындай тәртіп сақталды, патша адамдарға сұрақ қою мүмкіндігін тапқанда, келесі сұраққа қалғандардың біріншісінен: «Өзін-өзі басқарудың ең жоғары түрі қандай?» деп сұрады. Ол: «Өзін-өзі басқару және импульстерге берілмеу. Өйткені барлық адамдардың белгілі бір табиғи ақыл-ой бейімділігі бар. Көптеген адамдардың тамақ пен сусынға және көңіл көтеруге бейімділігі болуы мүмкін, ал патшалар аумақ пен үлкен атаққа ие болуға бейім. Бірақ барлық нәрседе орташа болу жақсы. Аристейдің хаты 8:26-27

Патша адамды жылы қарсы алып, келесісінен «жеңіл және ләззат өмірден қалай құтылуға болады?» деген сұраққа жауап беруін сұрады. Ол былай деп жауап берді: «Егер ол өзінің үлкен империяның билеушісі және көп халықтың билеушісі екенін және оның ойы басқа нәрселермен айналыспауы керектігін үнемі есінде сақтап, олардың әл-ауқатын қалай жақсартуға болатынын үнемі ойлауы керек. Ол сондай-ақ Құдайға ешбір міндеті елеусіз қалмауы үшін дұға етуі керек». Аристейдің хаты 9:17-18

...«Адам өзін қалай мақтаншақтықтан сақтай алады?» Ол былай деп жауап берді: «Егер ол теңдікті сақтап, барлық жағдайда өзінің адамдарға билік ететін адам екенін есінде сақтаса. Құдай мақтаншақтарды жоққа шығарады, ал момындар мен кішіпейілдерді жоғарылатады!» Аристеяның хаты 9:45-46

Патша бұл адамның да жақсы сөйлегенін айтып, келесісінен: «Әкім етіп кімді тағайындауымыз керек?» – деп сұрады. Ол: «Зұлымдықты жек көріп, сенің іс-әрекетіңе еліктейтіндердің бәрі жақсы беделді сақтау үшін әділ әрекет етсін. Өйткені сен осылай істейсің, құдіретті Патша», – деді ол, – «саған әділдік тәжін Құдай берді». Аристеяның хаты 10:7-8

Патша бұл адамды мақтап, соңында: «Империяны басқарудағы ең үлкен жетістік не?» деп сұрады. Ол: «Бұтқындар үнемі бейбітшілікте өмір сүруі керек, ал даулы жағдайларда әділеттілік тез арада жүзеге асырылуы керек», - деп жауап берді. Аристейдің хаты 10:23-24

Бес кітап

Мен оны білемін, ол өз балаларына және кейінгі отбасына Жаратқан Иенің жолымен жүруді, әділдік пен әділдік орнатуды бұйырады, сонда Жаратқан Ие Ыбырайымға айтқанын орындайды. Жаратылыс 18:19

Сонымен қатар, барлық халықтан Құдайдан қорқатын, адал, ашкөздікті жек көретін қабілетті адамдарды таңдап, оларға мыңдаған, жүздеген, елу және ондық билеушілерді тағайында. Олар халықты барлық уақытта билік етсін. Олар саған барлық маңызды істерді, ал ұсақ-түйек істерді өздері шешсін. Сонда өзіңе жеңіл болады, олар ауыртпалықты сенімен бірге көтереді. Мысырдан шығу 18:21-22

Жалған хабар таратпа. Зұлым адаммен бірге әділетсіз куә болма. Көпшілікке еріп, жамандық жасама. Көпшіліктің соңынан еріп, үкім шығару үшін көпшіліктің соңынан ерме. Кедейдің ісін қолдама. Кедейдің ісін қаралама. Жалған істен аулақ бол. Бейкүнә және әділ адамды өлтірме. Өйткені Мен зұлым адамды ақтамаймын. Мысырдан шығу 23:1-3,6-7

Сотта әділетсіздік жасамаңдар, кедейдің бетін қарамаңдар, күштінің бетін құрметтемеңдер, керісінше, көршіңді әділдікпен соттаңдар. Сотта, өлшемде, салмақта немесе өлшемде әділетсіздік жасамаңдар. Леуіліктер 19:15,35

Руларыңнан дана, білімді және танымал адамдарды таңдаңдар, сонда Мен оларды сендерге билеушілер етіп тағайындаймын. Сол кезде мен сендерге төрешілерге былай деп бұйырдым: «Бауырларыңның арасындағы дауды тыңдаңдар, әркім мен оның бауырының және онымен бірге жүрген бөтен адамның арасындағы дауды әділ шешіңдер. Сотта ешкімді алаламаңдар, үлкенді де, кішіні де тыңдаңдар, адамнан қорықпаңдар, өйткені сот Құдайдікі. Ал сендер үшін тым қиын іс болса, оны маған әкеліңдер, сонда мен тыңдаймын». Заңды қайталау 1:13,16-17

Енді, уа, Исраил, мен сендерге үйретіп жатқан ережелер мен шешімдерге құлақ салыңдар, оларды орындауларың керек. Сол арқылы сендер өмір сүріп, ата-бабаларыңның Құдайы Жаратқан Ие сендерге берген жерге кіріп, оны иемденесіңдер. Заңды қайталау 4:1

Ол жетімдер мен жесірлерге үкім шығарады, ал келімсектерді жақсы көреді, оларға тамақ пен киім береді (Заңды қайталау 10:18).

Құдайларың Жаратқан Ие сендерге берген барлық қалаларыңның руларың бойынша билер мен басқарушыларды тағайындаңдар. Олар халықты әділ соттайтын болады. Әділдікті бұрмаламаңдар, ешкімді алаламаңдар, сыйлық алмасындар, өйткені сыйлық даналардың көзін соқыр етеді, әділдердің сөздерін бұрмалайды. Заңды қайталау 16:18-19

Ол өз патшалығының тағына отырғанда, діни қызметкерлер, леуіліктердің алдында тұрған кітаптан осы заңның көшірмесін жазып алады. Ол онымен бірге болып, өмір бойы сонда оқиды. Осылайша ол Құдайы Жаратқан Иеден қорқуды үйренеді, осы заң мен ережелердің барлық сөздерін сақтайды және оларды орындайды. Жүрегі бауырларынан жоғары көтерілмейді, өсиеттен оңға да, солға да ауытқымайды, осылайша ол патшалығында және балаларымен бірге Исраилдің арасында ұзақ өмір сүреді. Заңды қайталау 17:18-20

Жатжерлік пен жетімнің үкімін бұрмалама, жесірдің киімін кепілдікке алма: Заңды қайталау 24:17

Егер адамдар арасында дау туындап, олар билер оларды соттау үшін сотқа келсе, онда олар әділдерді ақтап, зұлымдарды айыптайды (Заңды қайталау 25:1).

Келімсектердің, жетімдердің және жесірлердің үкімін бұрмалаған адам қарғыс атсын! Сонда бүкіл халық: «Әмин», – десін. Заңды қайталау 27:19

Тарих

Соған қарамастан, Жаратқан Ие оларды тонаушылардың қолынан құтқаратын билерді тағайындады. Билер 2:16

Жүрегім Исраил билеушілеріне, халық арасында өз еріктерімен қызмет еткендерге ғашықпын. Жаратқан Иені мадақтаңдар. Билер 5:9

Дәуіт бүкіл Исраилге билік етті, ал Дәуіт өз халқына әділдік пен үкім шығарды (2 Патшалықтар 8:15).

Исраилдің Құдайы былай деді: Исраилдің Жартасы маған былай деді: «Адамдарды билейтін адам әділ болуы керек, Құдайдан қорқып билік етуі керек. Ол күн шыққан кездегі таңғы нұрдай, бұлтсыз таңның жарығындай, жаңбырдан кейін мөлдір жарқырап жерден өсіп шыққан нәзік шөптей болады». 2 Патшалықтар 23:3-4

Енді, уа, Құдайым, сен өз қызметшіңді әкем Дәуіттің орнына патша еттің. Мен әлі кішкентаймын, қалай кірерімді де, шықпасымды да білмеймін. Ал қызметшің Өзің таңдаған халқыңның, санына да, санына да жетпейтін ұлы халықтың арасында. Сондықтан құлыңа халқыңды соттайтын ақылды жүрек бер, жақсы мен жаманды ажырата білуім үшін. Өйткені Сенің осындай ұлы халқыңды кім соттай алады? Сүлейменнің осыны сұрағаны Жаратқан Иеге ұнады. Құдай оған былай деді: «Сен осыны сұрағаның үшін, өзіңе ұзақ өмір сұрамадың, өзіңе байлық та, жауларыңның өмірін де сұрамадың, керісінше, өзіңе ақыл-ой сұрағаның үшін. Міне, мен сенің сөздерің бойынша істедім. Міне, мен саған дана және түсінікті жүрек бердім; сенен бұрын да, кейін де сен сияқты ешкім болған емес». Патшалықтар 3-жазба 3:7-12

Патшаның үкімі туралы бүкіл Исраил естіп, патшадан қорықты, өйткені олар Құдайдың даналығының оның бойында екенін көрді. (Патшалықтар 1-жазба 3:28)

Егер сен әкең Дәуіт сияқты Менің алдымда жүрсең, жүрек тазалығымен және әділдігімен жүрсең, Мен саған бұйырғанның бәрін орындасаң және Менің жарлықтарым мен шешімдерімді сақтасаң, онда Мен сенің патшалығыңның тағын Исраилге мәңгілікке орнатамын, өйткені Мен әкең Дәуітке: «Сенің ұрпақтарыңнан Исраил тағында ешкім қалмайды», – деп уәде еткенмін. Патшалықтар 1-жазба 9:4-5

Сенің адамдарың бақытты, сенің алдыңда үнемі тұрып, даналығыңды тыңдайтын осы қызметшілерің бақытты. Сені Исраил тағына отырғызуға риза болған Құдайың Жаратқан Иеге мадақ! Өйткені Жаратқан Ие Исраилді мәңгілікке сүйді, сондықтан Ол сені патша етіп тағайындады, әділдік пен үкім шығарсын. Патшалықтар 1-жазба 10:8-9

Еробоғам өте батыл адам еді. Сүлеймен жас жігіттің еңбекқор екенін көріп, оны Жүсіп әулетіне қарасты барлық қызметшілердің үстінен басқарушы етіп тағайындады. Патшалықтар 1-жазба 11:28

Осылайша Дәуіт бүкіл Исраилге билік құрып, бүкіл халқына әділдік пен үкім шығарды. Шежірелер 1-жазба 18:14

Егер Жаратқан Иенің Мұсаға Исраилге қатысты берген жарлықтары мен шешімдерін мұқият орындасаң, табысқа жетесің: берік және батыл бол, қорықпа да, үрейленбе. Шежірелер 1-жазба 22:13

Егер ол бүгінгідей Менің өсиеттерім мен шешімдерімді орындауға табанды болса, Мен оның патшалығын мәңгілікке орнатамын. Шежірелер 1-жазба 28:7

Дәуіт ұлы Сүлеймен патшалығында нығайды, ал Құдайы Жаратқан Ие онымен бірге болып, оны қатты даңқтады. Шежірелер 2-жазба 1:1

Маған даналық пен білім берші, мен осы халықтың алдына шығып, кіре аламын. Өйткені сенің халқыңды кім басқара алады, ол соншалықты үлкен?» Сонда Құдай Сүлейменге былай деді: «Сенің жүрегіңде осындай болды, сен байлық, байлық, атақ-даңқ немесе жауларыңның өмірін сұрамадың, ұзақ өмір сұрамадың, керісінше, сен өз халқымды басқару үшін даналық пен білім сұрадың, Мен сені патша еткен халқымды басқару үшін. Саған даналық пен білім берілді; Мен саған сенен бұрынғы патшалардың ешқайсысында болмаған, сенен кейінгі патшаларда да болмайтын байлық, байлық және атақ-даңқ беремін». Шежірелер 2-жазба 1:10-12

Сүлеймен Жаратқан Иенің атына арнап үй және өзінің патшалығына арнап үй салуды шешті. Хирам тағы былай деді: «Аспан мен жерді жаратқан, Дәуіт патшаға Жаратқан Иенің атына және оның патшалығына арнап үй салу үшін дана, ақылды және түсінікті ұл берген Исраилдің Құдайы Жаратқан Иеге мадақ! Шежірелер 2-жазба 2:1,12».

Ал сен әкең Дәуіт сияқты Менің алдымда жүрсең, Мен саған бұйырғанның бәрін орындасаң, Менің жарлықтарым мен шешімдерімді сақтасаң, онда Мен әкең Дәуітпен келісім жасасқандай, сенің патшалығыңның тағын нығайтамын: «Сенен Исраилде билеуші болатын адам ешқашан жоғалмайды» (Шежірелер 2-жазба 7:17-18).

Құдайың Жаратқан Иеге мадақ! Ол сені Өз тағына отырғызып, Құдайың Жаратқан Иеге патшалық етуге ықыласын білдірді. Құдайың Исраилді сүйгендіктен, оларды мәңгілікке бекіту үшін сені оларға патша етіп қойды, әділдік пен үкім шығарсын. Шежірелер 2-жазба 9:8

Ол билерге былай деді: «Не істеріңді мұқият тыңдаңдар, өйткені сендер адам үшін емес, сотта сендермен бірге болатын Жаратқан Ие үшін үкім шығарасыңдар. Сондықтан енді Жаратқан Иеден қорқу сендерге болсын; абай болыңдар және солай істеңдер, өйткені біздің Құдайымыз Жаратқан Иеде әділетсіздік, алалаушылық және сыйлық алу жоқ». Шежірелер 2-жазба 19:6-7

Құдай үйінің жұмысын тоқтатыңыздар; яһудилердің әкімі мен яһудилердің ақсақалдары оның орнына Құдай үйін салсын. Езра 6:7

Өйткені Езра жүрегін Жаратқан Иенің заңын зерттеуге, оны орындауға және Исраил халқына ережелер мен үкімдерді үйретуге дайындаған еді (Езра 7:10).

Ал сен, Езра, Құдайыңның қолыңдағы даналығымен өзеннің арғы жағындағы барлық халықты, Құдайыңның заңдарын білетіндерді соттайтын және оларды білмейтіндерді үйрететін төрешілер мен судьяларды тағайында. Ал кімде-кім Құдайыңның заңын және патшаның заңын орындағысы келмесе, оған өлім жазасы, жер аудару, мүлкін тәркілеу немесе түрмеге қамау жазасы болсын, дереу үкім шығарылсын. Езра 7:25-26

Мен ағам Ханани мен сарайдың басшысы Хананияхты Иерусалимге басқаруға тағайындадым, өйткені ол адал адам еді және басқалардан гөрі Құдайдан қорқатын. Нехемия 7:2

Өйткені яһуди Мордехай Ахашверош патшадан кейінгі, яһудилердің арасында беделді, көптеген бауырларының алдында сыйлы, халқының байлығын іздеп, барлық ұрпақтарына бейбітшілік тілейтін адам еді. Естер 10:3

Өзімізге үкім шығарайық: не жақсы екенін бір-бірімізбен білейік. Әйүп 34:4

Забурлар

Бірақ Жаратқан Ие мәңгілік өмір сүреді: Ол тағын соттауға дайындады. Ол әлемді әділдікпен соттайды, халықтарға әділдікпен сот жүргізеді. Забур 9:7-8

Ол әділдік пен әділдікті сүйеді, жер беті Жаратқан Иенің ізгілігіне толы. Забур 33:5

Құдайы Жаратқан Ие болған халық, Өзінің мұрасы етіп таңдаған халық бақытты. Забур 33:12

Өйткені Жаратқан Ие әділдікті сүйеді, әрі Өзінің қасиеттілерін тастамайды; олар мәңгілікке сақталады, ал зұлымдардың ұрпағы жойылады. Әділдің аузы даналық айтады, ал тілі әділдік туралы айтады. Забур 37:28,30

Уа, Құдай, патшаға үкімдеріңді, патша ұлына әділдігіңді бер. Ол халқыңды әділдікпен, кедейлеріңді әділдікпен соттайды. Ол халықтың кедейлерін соттайды, кедейлердің балаларын құтқарады, қанаушыны қиратады. Забур 72:1-2,4

Кедейлер мен жетімдерді қорғаңдар, кедейлер мен мұқтаждарға әділдік орнатыңдар. Кедейлер мен мұқтаждарды құтқарыңдар, оларды зұлымдардың қолынан құтқарыңдар. Забур 82:3-4

Әділдік пен әділдік – тағыңның мекені, мейірім мен шындық алдыңда жүреді. Забур 89:14

Бірақ үкім әділдікке оралады, жүрегі түзулердің бәрі соған ереді. Забур 94:15

Оның айналасында бұлттар мен қараңғылық бар, әділдік пен әділдік – Оның тағының мекені. Забур 97:2

Патшаның күші де әділдікті сүйеді; Сен әділдікті орнатасың, Жақыпта әділдік пен үкімді орындайсың. Забур 99:4

Жаратқан Ие барлық қаналғандарға әділдік пен үкім шығарады. Забур 103:6

Әділдікті ұстанатындар және әрқашан әділдік жасайтындар бақытты. Забур 106:3

Оның қолының істері шындық пен әділдік, барлық өсиеттері сенімді. Забур 111:7

Мен шындық жолын таңдадым: Сенің үкімдеріңді алдымда ұсындым. Маған дұрыс ақыл мен білімді үйретші, өйткені мен Сенің өсиеттеріңе сендім. Мен Сенің әділ үкімдеріңді сақтаймын деп ант бердім және оны орындаймын. Мен әділдік пен әділдікті орнаттым: мені қанаушыларыма қалдырма. Забур 119:30,66,106,121

Жақыптың Құдайынан көмек күткен, Құдайы Жаратқан Иеге үміт артқан адам бақытты. Ол аспан мен жерді, теңізді және ондағының бәрін жаратқан, шындықты мәңгілікке сақтаған, қаналғандарға үкім шығарған, аштарға тамақ берген. Жаратқан Ие тұтқындарды босатады: Забур 146:5-7

Сүлеймен патшаның нақыл сөздері

Исраил патшасы Дәуіт ұлы Сүлейменнің нақыл сөздері: даналық пен тәлім-тәрбиені білу; түсінік сөздерін түсіну; даналық, әділдік, әділдік және әділдік туралы тәлім-тәрбие алу; қарапайымға ақыл-ой, жас жігітке білім мен парасаттылық беру. Нақыл сөздер 1:1-4

Өйткені Жаратқан Ие даналық береді, оның аузынан білім мен түсінік шығады. Ол әділдерге даналық сыйлайды, тура жолмен жүргендерге қорған болады. Ол әділдік жолын ұстайды, әулиелерінің жолын қорғайды. Сонда сен әділдікті, әділдікті және әділдікті, иә, әрбір жақсы жолды түсінесің. Нақыл сөздер 2:6-9

Жаратқан Иеден қорқу – жамандықты жек көру; менмендікті, менмендікті, жаман жолды және бұрыс тілді жек көремін. Кеңес те, дұрыс даналық та менікі; менде ақыл бар; менде күш бар. Мен арқылы патшалар билік құрады, әміршілер әділдік орнатады. Мен арқылы әміршілер билік құрады, әміршілер, тіпті жер бетіндегі барлық төрешілер де. Нақыл сөздер 8:13-16

Еңбекқордың қолы билік жүргізеді, ал жалқау бағынышты болады (Нақыл сөздер 12:24).

Патшаның аузында Құдайдың үкімі бар, оның аузы үкім шығармайды. Зұлымдық жасау патшалар үшін жиіркенішті, өйткені тақ әділдікпен орнайды. Әділ тіл патшалардың ләззаты, ал олар дұрыс сөйлейтінді жақсы көреді. Нақыл сөздер 16:10,12-13

Ашуға баяу адам күштіден артық, ал рухын билейтін адам қаланы жаулап алушыдан артық (Нақыл сөздер 16:32).

Зұлым адам ақыл жолын бұрмалау үшін көкірегінен сыйлық алады (Нақыл сөздер 17:23).

Зұлымның жүзіне жабысып, әділ адамды сотта жеңу жақсы емес. Нақыл сөздер 18:5

Сот тағында отырған патша барлық жамандықты көзімен шашыратады (Нақыл сөздер 20:8).

Дана патша зұлымдарды шашыратып, оларға дөңгелекті айдап әкетеді (Нақыл сөздер 20:26).

Патшаны мейірім мен шындық қорғайды, ал оның тағы мейіріммен бекітіледі (Нақыл сөздер 20:28).

Әділдік пен үкім шығару Жаратқан Иеге құрбандықтан гөрі ұнамды. Зұлымдардың тонауы оларды құртады, өйткені олар үкім шығарудан бас тартады. Нақыл сөздер 21:3,7

Әділ адам үшін сот жүргізу қуаныш, ал зұлымдық жасаушылар үшін күйреу болады (Нақыл сөздер 21:15).

Бұл да даналарға тән. Сотта адамдарды алалау жақсы емес. Зұлымға: «Сен әділсің», – дегенді халықтар қарғайды, ұлттар оны жек көреді. Ал оны сөккендер қуанышқа бөленеді, оларға жақсы бата келеді. Нақыл сөздер 24:23-25

Өз рухына билік ете алмайтын адам қабырғасыз, қираған қалаға ұқсайды (Нақыл сөздер 25:28).

Зұлым адамдар әділдікті түсінбейді, ал Жаратқан Иені іздейтіндер бәрін түсінеді (Нақыл сөздер 28:5).

Нақыл сөздер 28:15 «Ақырған арыстан мен аю сияқты, кедей халыққа билік ететін зұлым билеуші де сондай».

Әділдер билік құрғанда халық қуанады, ал зұлымдар билік құрғанда халық қайғырады (Нақыл сөздер 29:2).

Патша елді әділдікпен нығайтады, ал сыйлық алған оны күйретеді (Нақыл сөздер 29:4).

Егер билеуші өтірікке құлақ асса, оның барлық қызметшілері зұлым болады (Нақыл сөздер 29:12).

Кедейлерді әділ соттайтын патшаның тағы мәңгілікке нығаяды (Нақыл сөздер 29:14).

Көпшілік билеушінің ықыласына ие болғысы келеді, бірақ әрбір адамның үкімі Жаратқан Иеден келеді. Нақыл сөздер 29:26

Уа, Лемуил, патшаларға шарап ішу жараспайды, ал әміршілерге күшті ішімдік ішу жараспайды: әйтпесе олар ішіп, заңды ұмытып, азап шеккендердің үкімін бұрмалайды. (Нақыл сөздер 31:4-5)

Аузыңды мылқауларға арнап, қырғынға ұшырағандардың бәрінің ісін қарастыр. Аузыңды ашып, әділ үкім шығар, кедейлер мен мұқтаждардың ісін қорға. Нақыл сөздер 31:8-9

Сонымен қатар, мен күн астында әділдіктің орнын, ал әділетсіздіктің орнын көрдім. Мен жүрегімде: «Құдай әділдерді де, зұлымдарды да соттайды», – дедім, өйткені онда әрбір мақсат пен әрбір істің өз уақыты бар. Уағыздаушы 3:16-17

Егер бір аймақта кедейлерге қысым жасалып, сот пен әділдіктің бұрмаланып жатқанын көрсең, бұған таң қалма, өйткені жоғары тұрған жоғарыдан жоғары тұрады, ал олардан жоғары тұрғандар бар. Уағыздаушы 5:8

Өсиетті орындаған адам ешқандай жамандық сезінбейді, ал дана адамның жүрегі уақыт пен үкімді ажырата алады. Өйткені әрбір мақсаттың өз уақыты мен үкімі бар, сондықтан адамның басына түскен қайғы-қасірет оған ауыр тиеді. Уағыздаушы 8:5-6

Пайғамбарлар

Жақсылық жасауды үйреніңдер; әділдікті іздеңдер, қаналғандарға көмектесіңдер, жетімдерді соттаңдар, жесірлер үшін жалыныңдар. Ишая 1:17

Өйткені бізге бала туылды, бізге ұл берілді: билік оның иығында болады, оның есімі «Ғажайып, Кеңесші, Құдіретті Құдай, Мәңгілік Әке, Тыныштық ханзадасы» деп аталады. Оның билігі мен тыныштығының артуының шегі болмайды, ол Дәуіттің тағында және оның патшалығында оны билікпен және әділдікпен бұдан былай мәңгілікке орнатады. Әлемнің Иесінің құлшынысы мұны жүзеге асырады. Ишая 9:6-7

Әділетсіз жарлықтар шығарып, өздері белгілеген қатыгездіктерді жазып, кедейлерді соттан тайдырып, халқымның кедейлерінен құқықты тартып алып, жесірлерді олжа етіп, жетімдерді тонайтындарға қасірет! Ишая 10:1-2

Тақ мейіріммен орнығады, ол Дәуіттің шатырында шындықпен отырады, төрелік етеді, әділдікті іздейді және әділдікке ұмтылады (Ишая 16:5).

Міне, патша әділдікпен билік етеді, ал әміршілер әділдікпен билік етеді. Ишая 32:1

Жаратқан Ие былай дейді: «Әділетті сақтап, әділдік орнатыңдар, өйткені менің құтқарылуым жақын, әділдігім ашылады». Ишая 56:1

Сен шындықпен, үкіммен және әділдікпен «Жаратқан Ие тірі» деп ант бересің, сонда халықтар Оның арқасында бата алып, Оның арқасында мадақтанады (Еремия 4:2).

Ал мақтанатын адам Мені түсініп, білетінімен мақтансын. Мен жер бетінде мейірімділік, әділдік және әділдік танытатын Жаратқан Ие екенімді білсін. Өйткені Маған осылар ұнайды, дейді Жаратқан Ие. Еремия 9:24

Уа, Дәуіттің әулеті, Жаратқан Ие былай дейді: «Таңертең үкім шығарыңдар, қиянатшының қолынан азап шеккендерді құтқарыңдар, әйтпесе Менің ашуым оттай сөніп, ешкім сендердің зұлым істеріңнің кесірінен оны өшіре алмайды». Еремия 21:12

Жаратқан Ие былай дейді: «Әділеттілік пен әділдікті жүзеге асырыңдар, тентектерді қанаушының қолынан құтқарыңдар, келімсектерге, жетімдерге және жесірлерге қиянат жасамаңдар, зорлық-зомбылық жасамаңдар, бұл жерде кінәсіз қан төкпеңдер». Еремия 22:3

Міне, Жаратқан Ие былай дейді: «Міне, күндер келе жатыр, мен Дәуітке әділ бұтақ өсіремін, Патша билік құрып, гүлденіп, жер бетінде әділдік пен үкім шығарады». Еремия 23:5

Сол күндері, сол кезде Мен Дәуітке әділдік бұтағын өсіріп шығарамын, ол жерде әділдік пен үкім шығарады (Еремия 33:15).

Өсімқорлықтан бас тартпайтын, өсім алмайтын, әділетсіздіктен бас тартатын адам адамдар арасында әділ үкім шығарды, Менің ережелеріме сай жүрді, Менің шешімдерімді сақтап, шындықты айтты: ол әділ, ол сөзсіз өмір сүреді, - дейді Жаратушы Тәңір Ие. Езекиел 18:8-9

Жаратушы Тәңір Ие былай дейді: «Уа, Исраил әміршілері, сендерге жеткілікті болсын: зорлық-зомбылық пен тонауды тоқтатыңдар, әділдік пен үкім шығарыңдар, халқымнан жазаларыңды алыңдар, - дейді Жаратушы Тәңір Ие. Езекиел 45:9

Сондықтан, уа, патша, менің кеңесімді қабыл алыңыз, күнәларыңызды әділдікпен, ал кедейлерге мейірімділік таныту арқылы күнәларыңызды кешіріңіз, егер бұл сіздің тыныштығыңыздың ұзаруы болса. Енді мен, Навуходоносор, көктегі Патшаны мадақтаймын, мадақтаймын және құрметтеймін, оның барлық істері шындық, ал жолдары әділдікке негізделген: ал менмендікпен жүргендерді Ол төмендете алады. Даниял 4:27,37

Сонда Дарий патша бүкіл жер бетінде тұратын барлық халықтарға, ұлттарға және тілдерге былай деп жазды: «Сендерге тыныштық мол болсын». Мен мынаны жарлық етемін: Менің патшалығымның барлық билігіндегі адамдар Даниялдың Құдайының алдында дірілдеп, қорқсын, өйткені Ол – тірі Құдай, мәңгілікке берік, Оның патшалығы жойылмайды, Оның билігі ақырына дейін болады. Ол құтқарады және құтқарады, аспанда да, жерде де белгілер мен кереметтер жасайды, Даниялды арыстандардың қолынан құтқарды». Даниял 6:25-27

Сондықтан Құдайыңа бет бұр, мейірімділік пен әділдікті сақта, Құдайыңа үнемі үміт арт. Ошия 12:6

Жамандықтан жек көріп, жақсылықты сүйіңдер, қақпада әділдік орнатыңдар: мүмкін, Әлемнің Иесі Құдай Жүсіптің қалған бөлігіне мейірімділік танытар. Бірақ әділдік судай, әділдік ағынды өзендей ағып кетсін. Амос 5:15,24

Әлемнің Иесі былай дейді: «Әділ үкім шығарыңдар, әркім өз бауырына мейірімділік пен жанашырлық танытсын. Жесірге де, жетімге де, бейтаныска да, кедейге де қысым жасамаңдар, жүрегінде бауырына қарсы жамандық ойламаңдар» (Зәкәрия 7:9-10).

Міне, сендер мынаны істеулерің керек: әркім өз көршісіне шындықты айтсын; қақпаларыңда шындық пен татулықтың үкімін орындасын; ешқайсысың жүрегінде көршісіне қарсы жамандық ойламасын; жалған антты жақсы көрмесін, өйткені мен мұның бәрін жек көремін, дейді Жаратқан Ие. Зәкәрия 8:16-17

Інжілдер

Бірақ Иса былай деді: « Балалардың Маған келуіне жол беріңдер, оларға кедергі жасамаңдар, өйткені Көк Патшалығы осындайлардыкі» (Матай 19:14) .

Сонда қожайыны үй шаруашылығына уақытында тамақ беріп тұру үшін оларды басқарушы етіп тағайындаған адал да ақылды қызметші кім? Сендерге шындығын айтамын, ол оны барлық мүлкіне басқарушы етіп тағайындайды. Матай 24:45,47

Қожайыны оған: «Жарайсың, жақсы және адал қызметші! Аз нәрседе адал болдың, сені көп нәрсеге басшы етемін. Қожайыныңның қуанышына ортақтас», – деді. Қожайыны оған: «Жарайсың, жақсы және адал қызметші! Аз нәрседе адал болдың, сені көп нәрсеге басшы етемін. Қожайыныңның қуанышына ортақтас», – деді. Матай 25:21,23

Бірақ Иса оларды шақырып алып, былай деді: « Сендер білесіңдер, халықтарға билік ететіндер оларға билік жүргізеді, ал ұлылары оларға билік жүргізеді. Бірақ сендердің араларында олай болмайды: араларында кім ұлы болғысы келсе, сол сендерге қызметші болады. Ал кім басшы болғысы келсе, бәріне қызметші болады. Өйткені Адам Ұлы да өзіне қызмет ету үшін емес, қызмет ету үшін және көптеген адамдар үшін жанын төлем ретінде беру үшін келді». Марқа 10:42-45

Сырт келбетіне қарап үкім шығармаңдар, әділ үкім шығарыңдар. Біздің заңымыз адамды тыңдамай тұрып, не істеп жатқанын білмей тұрып үкім шығара ма? Жохан 7:24,51

Хаттар

Немесе насихаттаушы насихатпен айналыссын; беретін адам қарапайымдылықпен; басқарушы адам ынтамен; мейірімділік танытатын адам қуанышпен істесін. Римдіктерге 12:8

Әрбір жан жоғарғы билікке бағынсын. Өйткені Құдайдан басқа билік жоқ: билік Құдайдан тағайындалған. Сондықтан кім билікке қарсы тұрса, Құдайдың жарлығына қарсы шығады, ал қарсы тұрғандар өздеріне үкім шығарады. Өйткені билеушілер жақсы істер үшін емес, жамандық үшін қорқынышты. Сонда биліктен қорықпайсың ба? Жақсылық істе, сонда сен оның мақтауына ие боласың. Өйткені ол саған жақсылық үшін Құдайдың қызметшісі. Ал егер сен жамандық істесең, қорық, өйткені ол семсерді бекер көтермейді: өйткені ол Құдайдың қызметшісі, жамандық жасайтын адамға қаһарын төгетін кек алушы. Римдіктерге 13:1-4

Құдай үшін адам баласының барлық билігіне бағыныңдар: патшаға жоғары басшылық ету үшін бе, әлде зұлымдарды жазалау және жақсылық жасайтындарды мадақтау үшін оның жіберген әкімдеріне бағыныңдар (1 Петір 2:13-14).

Апокриф

Жаратқан Ие парсы патшасы Кирдің рухын көтеріп, бүкіл патшалығына, сондай-ақ жазбаша түрде былай деп жариялады: «Парсы патшасы Кир былай дейді: Исраилдің Иесі, Ең Жоғарғы Ие, мені бүкіл әлемнің патшасы етіп тағайындады және маған Яһуди жеріндегі Иерусалимде оған үй салуды бұйырды». 1 Ездра 2:2-4

Сондай-ақ ол Сирия мен Финикияның әкімі Сисинге, Сатрабузанға және олардың серіктеріне, сондай-ақ Сирия мен Финикияның билеушілері болып тағайындалғандарға бұл жерге араласпауға, Жаратқан Иенің қызметшісі және Яһудеяның әкімі Зоробабелге және яһуди ақсақалдарына сол жерде Жаратқан Иенің үйін салуға рұқсат етуді бұйырды. 1 Езра 6:27

Өйткені Ездра өте шебер еді, сондықтан ол Жаратқан Иенің заңы мен өсиеттерінен ештеңені қалдырмай, бүкіл Исраилге жарлықтар мен үкімдерді үйретті (1 Ездра 8:7).

Барлық халықтар Жаратқан Иені мадақтайтын болады, Оның халқы Құдайды мойындайды, Жаратқан Ие өз халқын мадақтайды; Жаратқан Иені шындық пен әділдікпен сүйетіндердің бәрі бауырларымызға мейірімділік танытып, қуанады. Тобит 14:7

Осыдан кейін мен көптеген халықтардың билеушісі болдым және бүкіл әлемге билік жүргіздім, өз билігімді мақтан тұтпай, әрқашан әділдік пен жұмсақтықпен жүріп, азаматтарымды үнемі тыныш өмірге орналастыруды, патшалығымды бейбітшілікке бейімдеуді және барлық адамдар қалаған бейбітшілікті жаңарту үшін патшалығымды ашық етуді мақсат еттім. Естер 13:2-ге толықтырулар

Сондықтан, патшалар, тыңдаңдар, түсініңдер; жердің шетіндегі төрешілер, үйреніңдер. Халықтарды билеп, көптеген ұлттармен мадақтаныңдар, өйткені сендерге Жаратқан Иеден күш, ал Ең Жоғарғыдан билік берілген, Ол сендердің істеріңді тексеріп, кеңестеріңді зерттейді. Сүлейменнің даналығы 6:1-3

Сондықтан даналыққа деген құштарлық патшалыққа әкеледі. Егер сендердің ләззаттарың тақтар мен таяқтарға болса, халық патшалары, мәңгілік билік ету үшін даналықты құрметтеңдер. Сүлейменнің даналығы 6:20-21

Егер бұл өмірде байлыққа құмарлық болса, онда бәрін жасайтын даналықтан артық не бар? Ал егер ақылдылық жұмыс істесе, онда барлық жұмысшылардың ішінде одан айлакер кім бар? Егер адам әділдікті сүйсе, оның еңбегі ізгілік: өйткені ол сабырлылық пен ақылдылықты, әділдік пен төзімділікті үйретеді: бұл адамдардың өмірінде бұдан артық пайдасы жоқ нәрселер. Сүлейменнің даналығы 8:5-7

Зұлымдық көргенді қанаушының қолынан құтқар, сот отырысында көңілің түспесін. (Сирах 4:9)

Шебердің қолы мақтауға лайық, ал халықты басқаратын дана адам сөзі үшін мақтауға лайық. Сирах 9:17

Ақылды судья өз халқына нұсқау береді; ал ақылды адамның билігі жақсы реттелген. Халықтың судьясы өзі қандай болса, оның қызметкерлері де сондай; қала билеушісі қандай адам болса, онда тұратындардың бәрі сондай. Ақылсыз патша өз халқын құртады; бірақ биліктегілердің ақылдылығы арқылы қала тұрғындарға толы болады. Сирах 10:1-3

Құдайдан қорқу билікке жетуден бұрын келеді, ал дөрекілік пен менмендік оны жоғалтады. Ұлы адамдар, төрешілер және билер құрметке бөленеді, бірақ олардың ішінде Құдайдан қорқатын адамнан артық ешкім жоқ. Сирах 10:21,24

Өйткені Ол бүкіл жер бетіндегі халықтарды бөлгенде, әрбір халыққа билеуші қойды; ал Исраил - Жаратқан Иенің үлесі: Сирах 17:17

Жаратқан Иеден қорқатындар әділдікті табады және әділдікті жарық сияқты жағады (Сира 32:16).

Ол оған өсиеттерін және үкімдер туралы билік берді, осылайша ол Жақыпқа айғақтарды үйретіп, Исраилге заңдарын түсіндірді. Сира 45:17

Дәуіт мейірімді болғандықтан мәңгілік патшалық тағына ие болды (1 Маккавей 2:57).

Сондықтан халық Шимонның істерін жырлады, және ол өз халқына қандай даңқ әкелгісі келгенін айтып, оны өздерінің әкімі және бас діни қызметкері етіп тағайындады, өйткені ол осының бәрін жасады, және ол өз халқына адалдығы мен сенімін сақтап, халқын көтеруге тырысты (1 Маккавей 14:35).